**EXAMINER REPORT FORM**

LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR SKILL TEST AND PROFICIENCY CHECK

IZVJEŠTAJ ISPITIVAČA

LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR PRAKTIČNI ISPIT I PROVJERA STRUČNOSTI

FCL-FRM-002**As3****Candidate name**

Ime kandidata

Details of the flight / Detalji leta

Group, class, type of aircraft Grupa, klasa, tip vazduhoplova		Registration Registracija	
Aerodrome or site Aerodrom ili površina	Take off time Vrijeme polijetanja	Landing time Vrijeme slijetanja	Flight time Vrijeme leta
		Total flight time Ukupno vrijeme leta	

**GM1 to Appendix 7
IR skill test**

To the skill test, an ME centreline thrust aeroplane is considered an SE aeroplane / Za sprovođenje praktičnog ispita, višemotorni avion motorima duž uzdužne ose smatraju se jednomotornim avionom.

Result of the test

Rezultat ispita

Skill test details Detalji praktičnog ispita	Pass Položio	Partial pass Djelimično položio	Fail Nije položio
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remarks

Napomene

Location and date

Mjesto i datum

Examiner's certificate number (if applicable)

Broj sertifikata ispitivača (ukoliko je primjenljivo)

Type and number of licence


Vrsta i broj dozvole

Signature of examiner

Potpis ispitivača

Name(s) in capital letters

Ime (štampanim slovima)

**EXAMINER REPORT FORM**

IR(As) – CONTENT OF CHECK

IZVJEŠTAJ ISPITIVAČA

IR(As) – SADRŽAJ PROVJERE

FCL-FRM-002**As3****Candidate name**

Ime kandidata

SECTION 1 — PRE-FLIGHT OPERATIONS AND DEPARTURE**SEKCIJA 1 — PREPOLETNE RADNJE I POLIJETANJE****Initials****Inicijali***Use of checklist, airmanship, ATC liaison compliance, R/T procedures, apply in all sections*

Korišćenje ček liste, vođenje vazduhoplova, procedure radio-telefonije, itd. primjenjivi su u svim sekcijama

Pass
PoložioPartial
Djelimično
položioFall
Nije
položio


<i>a</i>	<i>Use of flight manual (or equivalent) especially a/c performance calculation, mass and balance</i> Upotreba Letačkog (ili odgovarajućeg) priručnika, naročito u toku proračuna mase i težišta vazduhoplova			
<i>b</i>	<i>Use of Air Traffic Services document, weather document</i> Upotreba dokumenata kontrole leta, meteorološke dokumentacije			
<i>c</i>	<i>Preparation of ATC flight plan, IFR flight plan/log</i> Priprema ATS plana i navigacijskog plana za IFR let			
<i>d</i>	<i>Pre-flight inspection</i> Pretpoletna ispekcija			
<i>e</i>	<i>Weather minima</i> Meteo minimumi			
<i>f</i>	<i>Pre-take-off briefing, off mast procedure, manoeuvring on ground</i> Brifing pred polijetanje, procedura otpuštanja sa jarbola, manevar na zemlji			
<i>g</i>	<i>Take-off</i> Polijetanje			
<i>h</i>	<i>Transition to instrument flight</i> Prelazak na letjenje po instrumentima			
<i>i</i>	<i>Instrument departure procedures, altimeter setting</i> Procedura instrumentalnog odlaska, podešavanje visinomjera			
<i>j</i>	<i>ATC liaison — compliance, R/T procedures</i> Saradnja sa kontrolom leta, procedure radio-telefonije			

SECTION 2 — GENERAL HANDLING**SEKCIJA 2 — OPŠTE UPRAVLJANJE****Initials****Inicijali**Pass
PoložioPartial
Djelimično
položioFall
Nije
položio

<i>a</i>	<i>Control of the airship by reference solely to instruments</i> Upravljanje vazdušnim brodom samo na osnovu pokazivanja instrumenata			
<i>b</i>	<i>Climbing and descending turns with sustained rate of turn</i> Penjući i spuštajući standardni zaokreti			
<i>c</i>	<i>Recoveries from unusual attitudes</i> Vađenje iz nepravilnog položaja			
<i>d</i>	<i>Limited panel</i> Let sa djelimično pokrivenim panelom instrumenata			

SECTION 3 — EN-ROUTE IFR PROCEDURES**SEKCIJA 3 — IFR POSTUPCI NA RUTI****Initials****Inicijali**Pass
PoložioPartial
Djelimično
položioFall
Nije
položio

<i>a</i>	<i>Tracking, including interception, e.g. NDB, VOR, RNAV</i> Praćenje traga, izlazak na zadati trag npr. po NDB, VOR, RNAV			
<i>b</i>	<i>Use of radio aids</i> Upotreba radio sredstava			
<i>c</i>	<i>Level flight, control of heading, altitude and airspeed, power setting, trim technique</i> Horizontalan let, održavanje pravca, visine i brzine, podešavanje snage, tehnika trimovanja			
<i>d</i>	<i>Altimeter settings</i> Podešavanje visinomjera			
<i>e</i>	<i>Timing and revision of ETAs</i> Mjerenje vremena i korekcija predviđenog vremena dolaska			
<i>f</i>	<i>Monitoring of flight progress, flight log, fuel usage, systems' management</i> Praćenje odvijanja leta, bilježenje podataka, potrošnja goriva, upravljanje sistemima aviona			
<i>g</i>	<i>ATC liaison — compliance, R/T procedures</i> Saradnja sa kontrolom leta, procedure radio-telefonije			

**EXAMINER REPORT FORM**

IR(As) – CONTENT OF CHECK

IZVJEŠTAJ ISPITIVAČA

IR(As) – SADRŽAJ PROVJERE

FCL-FRM-002**As3****Candidate name**

Ime kandidata

SECTION 4 — PRECISION APPROACH PROCEDURES**SEKCIJA 4 — POSTUPCI ZA PRECIZAN PRILAZ****Initials****Inicijali**Pass
PoložioPartial
Djelimično
položioFall
Nije
položio

<i>a</i>	<i>Setting and checking of navigational aids, identification of facilities</i> Podešavanje i provjera navigacijskih uređaja, identifikacija navigacijskih sredstava			
<i>b</i>	<i>Arrival procedures, altimeter checks</i> Dolazne procedure, provjera visinomjera			
<i>c</i>	<i>Approach and landing briefing, including descent/approach/landing checks</i> Brifing za prilaz i slijetanje uključujući provjere u toku snižavanja, /prilaza/ i pred slijetanje			
<i>d *</i>	<i>Holding procedure</i> Procedure čekanja (holding)			
<i>e</i>	<i>Compliance with published approach procedure</i> Postupanje u skladu sa postupcima datih u publikovanoj proceduri prilaza			
<i>f</i>	<i>Approach timing</i> Mjerenje vremena u toku prilaza			
<i>g</i>	<i>Stabilised approach (altitude, speed and heading control)</i> Stabilan prilaz (kontrola visine, brzine i pravca)			
<i>h *</i>	<i>Go-around action</i> Postupak produžavanja			
<i>i *</i>	<i>Missed approach procedure/landing</i> Postupak neuspjelog prilaza / slijetanje			
<i>j</i>	<i>ATC liaison — compliance, R/T procedures</i> Saradnja sa kontrolom leta, procedure radio-telefonije			

* May be performed in either section 4 or section 5


* Može biti obavljeno ili u sekciji 4 ili sekciji 5

SECTION 5 — NON-PRECISION APPROACH PROCEDURES**SEKCIJA 5 — POSTUPCI ZA NEPRECIZAN PRILAZ****Initials****Inicijali**Pass
PoložioPartial
Djelimično
položioFall
Nije
položio

<i>a</i>	<i>Setting and checking of navigational aids, identification of facilities</i> Podešavanje i provjera navigacijskih uređaja, identifikacija navigacijskih sredstava			
<i>b</i>	<i>Arrival procedures, altimeter settings</i> Dolazne procedure prilaznja, provjera visinomjera			
<i>c</i>	<i>Approach and landing briefing, including descent/approach/landing checks</i> Brifing za prilaz i slijetanje uključujući provjere u toku snižavanja/prilaza/slijetanja			
<i>d *</i>	<i>Holding procedure</i> Procedure čekanja (holding)			
<i>e</i>	<i>Compliance with published approach procedure</i> Postupanje u skladu sa postupcima datim u publikovanoj proceduri prilaza			
<i>f</i>	<i>Approach timing</i> Mjerenje vremena u toku prilaza			
<i>g</i>	<i>Stabilised approach (altitude, speed and heading control)</i> Stabilan prilaz (kontrola visine, brzine i pravca)			
<i>h *</i>	<i>Go-around action</i> Postupak produžavanja			
<i>i *</i>	<i>Missed approach procedure/landing</i> Postupak neuspjelog prilaza/slijetanje			
<i>j</i>	<i>ATC liaison — compliance, R/T procedures</i> Saradnja sa kontrolom leta, procedure radio-telefonije			

* May be performed in either section 4 or section 5

* Može biti obavljeno ili u sekciji 4 ili sekciji 5

**EXAMINER REPORT FORM**

IR(As) – CONTENT OF CHECK

IZVJEŠTAJ ISPITIVAČA

IR(As) – SADRŽAJ PROVJERE

FCL-FRM-002**As3****Candidate name**

Ime kandidata

SECTION 6 — FLIGHT WITH ONE ENGINE INOPERATIVE**SEKCIJA 6 — LET SA OTKAZOM JEDNOG MOTORA****Initials**

Inicijali

This section may be combined with sections 1 through 5. The test shall have regard to control of the airship, identification of the failed engine, immediate actions, follow-up actions, checks and flying accuracy in the following situations:

Ova sekcija se može kombinovati sa sekcijama od 1 do 5. Na ispitu se mora uzeti u obzir upravljanje vazдушnim brodom, uočavanje otkaza motora, trenutni postupci, postupci poslije uočavanja i provjere, i preciznost u sljedećim situacijama:

Pass Položio	Partial Djelimično položio	Fall Nije položio

a*Simulated engine failure after take-off or on go-around*

Simulirani otkaz motora nakon polijetanja ili na zemlji

b*Approach and procedural go-around with one engine inoperative*


Prilaženje i produžavanje sa otkazom jednog motora

c*Approach and landing, missed approach procedure, with one engine inoperative*

Prilaženje i slijetanje, procedura neuspjelog prilaza sa otkazom jednog motora

d*ATC liaison — compliance, R/T procedures*

Saradnja sa kontrolom leta, procedure radio-telefonije

	EXAMINER REPORT FORM EXAMINER'S DECLARATION IZVJEŠTAJ ISPITIVAČA IZJAVA ISPITIVAČA	FCL-FRM-002 As3

Candidate name Ime kandidata	
---	--

Pre-flight check (please sign the right field) Pretpoletne radnje (inicijali u odgovarajuće polje)		Yes Da	No Ne
FCL.1030(b)(3)(i)	<i>I have received information from the applicant regarding his/her experience and instruction, and found that experience and instruction complying with the applicable requirements in Part-FCL.</i> Potvrđujem da sam primio informacije od kandidata u vezi sa njegovim/njenim iskustvom i obukom, i konstatovao sam da ispunjava primjenljive zahtjeve iz Part-FCL.		
FCL.1030(a)(1)	<i>Communication with the applicant without language barriers.</i> Komunikacija sa kandidatom ostvarena bez jezičkih barijera.		
FCL.1030(a)(2)	<i>Applicant complies with all training and experience requirements.</i> Kandidat ispunjava sve zahtjeve po pitanju obuke i iskustva.		
FCL.1030(a)(3)	<i>Applicant is aware of the consequences of providing incomplete, inaccurate or false information related to their training and flight experience.</i> Kandidat je upozoren na posljedice podnošenja nekompletnih, netačnih ili lažnih informacija o obuci i letačkom iskustvu.		

Post-flight procedure Poslijeletne radnje		Yes Da	No Ne
FCL.1030(b)(3)(ii)	<i>I confirm that all the required manoeuvres and exercises have been completed, as well as information on the verbal theoretical knowledge examination, when applicable.</i> Potvrđujem da su svi zahtijevani manevri i vježbe kompletirani, kao i usmena provjera teorijskog znanja, ukoliko je primjenljivo.		
FCL.1030(b)(1)	<i>I informed the applicant about the result of the test.</i> Upoznao sam kandidata sa rezultatima ispita.		
FCL.1030(b)(1)	<i>In the event of a partial pass or fail, I informed the applicant that he/she may not exercise the privileges of the rating until a full pass has been obtained.</i> U slučaju djelimično položenog ispita ili nepoloženog ispita, informisao sam kandidata da ne smije koristiti prava iz dozvole ili ovlaštenja koje nije u potpunosti položio, do potpunog polaganja ispita.		
FCL.1030(b)(1)	<i>In the event of a partial pass or fail, I informed the applicant about further training requirement.</i> U slučaju djelimično položenog ispita ili nepoloženog ispita, informisao sam kandidata o zahtjevima dodatne obuke.		
FCL.1030(b)(1)	<i>In the event of a partial pass or fail, I explained the applicant about his/her right of appeal.</i> U slučaju djelimično položenog ispita ili nepoloženog ispita, objasnio sam kandidatu njegova / njena prava o žalbi.		
FCL.1030(b)(2)	<i>Endorse the applicant's licence or certificate.</i> Izvršio sam upis podataka u dozvolu kandidata.		
FCL.1030(b)(3)	<i>Provide the applicant with a signed report of the check.</i> Kandidatu sam uručio ovjeren izvještaj sa ispita.		
FCL.1030(b)(3)	<i>Date of submit the copies of the report to the Competent authority of the applicant's licence.</i> Datum slanja kopije izvještaja vazduhoplovnim vlastima koje su izdale dozvolu kandidata.		
FCL.1030(b)(3)	<i>Date of submit the copies of the report to the Competent authority of the examiner's certificate.</i> Datum slanja kopije izvještaja vazduhoplovnim vlastima koje su izdale dozvolu ispitivača.		

<i>I hereby declare under penalty of perjury:</i> (a) <i>that the information given is true and correct and that the documents attached are authentic, and</i> (b) <i>I was cautioned in terms of Article 389 Criminal Code of the Montenegro ("Official Gazette", No.40/08, 25/10 correction, 32/11 correction and 40/13).</i>	Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, a u skladu sa Članom 176 stav 3 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list CG“ broj 60/2003, 32/2011) izjavljujem : (a) da su podaci dati na ovom obrascu ispravni i tačni i da je dokumentacija u prilogu autentična, i (b) da sam upoznat sa članom 389 stav 1 Krivičnog zakonika („Službeni list CG“ broj 40/08, 25/10, 32/11 i 40/13) i posljedicama koje proizilaze iz navedenog člana
---	---

Location and date Mjesto i datum	
Examiner Name and Family Name Ime i prezime ispitivača	
Signature of examiner Potpis ispitivača	